قسەکانی عەلی حەسەن مەجید سەبارەت بەئەنفال

ئەم ووتانەی عەلی حەسەن مەجید شاراوەنین و لەهەندێك شوێنیش بڵاوکراونەتەوە، بەڵام ئێمە بەپێویستمان زانی لەبەر دوو هۆکاری گرنگ جارێکی تر بیانخەینەوە بەرچاوی خوێنەران، یەکەمیان لەبەر ئەوەی هەندێك لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بەشێوەیەکی پچر پچر یان بە جۆرێك نەشارەزاییەوە بڵاویانکردوتەوە، یان زمانی وەرگێرانەکەی لاوازبووە، دووهەمیان لەبەر ئەوەی ئەم وەرگێرانە لەکتیبی جینۆساید لەعێراق پەلاماری ئەنفال بۆسەرکورد وەرگیراوە، ئەنفالستان بە پێویستی زانی جارێکی تر بیخاتەوە بەردیدە.

هەندێك لەوتەکانی عەلی حەسەن مەجید کە لەکۆبوونەوەکانی دا لە ماوەی نێوان 1988–1989 لەگەڵ گەورە لێپرسراوانی بەعس و پارێزگاکانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی کەبەکاسێت تۆمارکراون، ئەوکاسێتانەی وەرگێراون، لە ڕاپەرینەکەی ساڵی 1991 لە ماڵەکەی خۆی یان لەبارەگای نووسینگەی باکوردا دەستیان بەسەردا گیراوە:

1/– لە کۆبوونەوەیەکیدا، لەگەڵ ژمارەیەك لەئەندامانی نووسینگەی باکورو پارێزگارەکانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی لە 1988/4/15دا، عەلی حەسەن مەجید دەلێت: (لەهاوینی داهاتووەوە لێرەولەوێ هیچ گوندێك نامێنێت، تەنیا ئۆردووگا نەبێت، لەئۆردووگاکان وەك چۆن مریشك جوجەڵەکانی دەخاتە ژێر باڵییەوە، ئەوا لە ژێر ڕکێفی خۆماندا دەبێت، ئێمە خەڵك دەخەینە ئەو ئۆردووگایانەوەو لەژێرچاودێری خۆماندا دەبن، ناهێڵین چیتر لەگوندەکاندا وەك کەر بژین، تێکدەران بچنە ناویانەوەو سەردانیان بکەن، کۆچی گوندنشینەکان بۆ شارلەباکوری عێراقدا زۆر پێویستە.

لە ئێستاوە چیتر ئارد، شەکر، سووتەمەنی، ئاوو کارەبا نادەم بەگوندنشینەکان. وایان لێدەکەم لێم نزیك ببنەوەوگوێم لێبگرن، ئەوشتانەیان پێدەڵێم کە بڕوام پێەتی و لەرووی ئایدۆلۆژیی، پەروەردەیی و گیانی هاوبەش پێویستمان پێیەتی. چۆن دەیهێڵم لەگوندەکاندا بژین و وەکو کەر هیچ نەزانن؟ بۆ گەنم؟ ئەو گەنمەی ئەوانم ناوێت، ئێمە لە ماوەی 20 ساڵی رابردوودا گەنممان لە دەرەوە کڕیوە، با بۆ پێنج ساڵی تریش بیکڕین.

من ئەو ناوچە فراوانە قەدەغە دەکەم، ناهێڵم کەس لەو شوێنانەدا بێت، چییە، گەرئێمە ئەو ناوچانە هەمووی بکەینە قەدەغە کراو؟ لە قەرەداغەوە تا کفری بۆ دیالە بۆ دەربەندیخان بۆسلێمانی؟ چ کارێکی باش دەبێت، چیمان لەو ناوچانە دەستکەوتووە، بیربکەنەوە بزانن چیمان لە دەستچووە و چیمان بۆ ئەو ناوچانە کردووە، چەند هاووڵاتی باش لەناو ئەو خەڵکەدا بوون، چەندیان خراپ بوون، چ هەڵەیەك بووە؟ چی رووی دا؟ 30، 20، 25 ساڵ لەچالاکی تێکدەرانە بیربکەنەوە چەند شەهیدمان داوە!..ئێستا ئێوە ناتوانن لەکەرکوکەوە بۆ هەولێر بەبێ پاسەوان برۆن، ئەو ناوچانە لەکوێیەوە بۆ ئێرە (کەرکوك).. دەمەوێت چۆڵیانبکەم، هەروەها لە گوێرەوە بۆ موسڵ چۆڵدەکەم، هیچ کەسێك جگە لەسەرشەقامی سەرەکی نامێنێت. بۆ (5) ساڵ ناهێڵم هیچ کەسێك لەوشوێنانەدا بێت، کشتوکاڵی ئەوانم ناوێ، تەماتەم ناوێ، بامێ و خەیارم ناوێ، گەربەم شێوەیە کارنەکەین، چالاکی تێکدەرانە، نەك بۆ یەك ملیۆن ساڵ هەرگیز، کۆتایی نایات، ئەمانە هەموو تێبینیەکانم بوون، بەڵام بەیارمەتی خوا، لەنزیکترین دەرفەتدا ئەم کارانە دەکەین، لەمانگێك زیاتر ناخایەنێت، لەدوای هاویندا هیچ شتێك نامێنێت.

2-کۆبوونەوەی لەگەڵ ئەندامانی نووسینگەی باکورو لێپرسراوانی بارەگاکانی بەعس لە پارێزگاکانی باکور: لەسەرکاسێتەکە نووسراوە 26 ئایاری 1988، بەڵام لە قسەکانیدا دەردەکەوێت 1987-ە.

(لەوەڵامی پرسیارێکدا دەربارەی سەرکەوتنی هەڵمەتەکانی ڕاگوێزان):

لە راستیدا ئەو کارەی تا 1987 کردوومانە، حزبو سەرکردایەتی پێیان نەدەکرا، بەشێکی ئەوە بۆ یارمەتیو بەخشندەیی خوا دەگەرێتەوە، هیچی ترنەبووە، بەپێچەوانەوە گەر ئێوە سوپا مەشقپێکراوەکەتان لە هەڵمەتەکان بەکاربهێنایە، ئەوا زیانتان لە ئێمە زیاتر دەبوو، بزانن لەکردەوەیەکی لەوجۆرەدا، چەند شەهیدو قوربانی لێدەکەوتەوە، چی روویداوە؟ ئایا ئەوانە تێکدەرەکان بوون؟ ئەوە ئەو کەسانە بوون کە ئێوە لێیان دەترسان؟ ئەوەیە رووی راستەقینەی تێکدەران، لەگەڵ ئەوەی ئێوە ئەو هەموو تواناو ئاسانکاریەتان هەیە، نەیان دەتوانی بەرەنگارتان ببنەوە، لەرابردووا بە چەند رەشاشێکەوە بەرەنگاری فیرقەیەك دەبوونەوە، ئەم جارە تەنیا لە دوورەوە ئێمەیان بەچەکی سووك بۆمباران دەکرد.

هەندێك لە ئێوە کە لێرە کارتان دەکرد لەوکاتانەدا کە من گەیشتم، بە پەرۆشبووم بۆ کارەکەم. لەوانەیە لەدڵی خۆتاندا وتبێتان "باشە، کەمێك چاوەروان بە! کەمێك چاوەروان بە " ئەو خەڵکانەی لە پێش ئێوەدا لێرە بوون، هەمان شتیان وتووەو هیچیان نەکرد!. ئێوە ناچار بوون کارێك بکەن، ئەوهەموو ساڵانە تێکدەران هەر هەبوون، لە کاتێکدا کەئێمە سوپایەکی زەبەلاحمان هەبووە! سوێند بە خوا ئەو کارە بەم شێوەیە نەکرایە، هەمووسوپای عێراق نەیاندەتوانی کارەکەی ئێمە بکەن، بەڵام ئەو (ڕاگوێزانە) زیانی پیگەیاندوون، کوشتوونی، (دەنگێك لە دەنگی ئەبو محەمەد دەچێت: تەنیا خوا دەتوانێت لە تۆ زیاتر بکات، بە پێچەوانەوە تۆ دەتوانی هەموو شتێك بکەیت، ئەم حزبی بەعسە دەتوانێت هەموو شتێك بکات).

تێکدەران چاوەڕوانی فەرمان و ڕێنمایی دەکەن، فەرمانەکان ئەو گەرموگوڕیەی جارانی نییە. پێشتر 100 جار بەهێزتربوو، بەڵام ئەو بیروباوەڕەی لەگەڵدا نەبوو کەکۆتاییان پێبێنێت، ئێستا وایە ئێمە وتوومانە لەو بەروارەدا دەست بەهەڵمەتی ڕاگویزان دەکەین، ئەو کارەشمان لەهەموو شوێنێك بەیارمەتی خواکردووە. لەهەمان ڕۆژدا (لە1987) لە تۆڵەی ئەوا قەرەداغ-یان گرت، جەلال تاڵەبانی داوای لێکردم کە کەناڵێکی تایبەتی بۆ پەیوەندی لەگەڵ ئەودا بکەمەوە، ئەو ئێوارەیە من چووم بۆ سلێمانی و بەچەکی تایبەتی لێمدان، ئەوە وەڵامی من بوو، بەردەوام دەبین لە ڕاگویزان، بەموستەشارەکانم وتووە کەلەوانەیە بڵێن گوندەکانیان خۆش دەوێت و نایانەوێت چۆڵی بکەن، وتم ناتوانم بیهڵم گوندەکانتان بمێنێتەوە لەبەر ئەوەی بەچەکی کیمیاوی پەلاماریان دەدەم، دەبێت لە ئێستاوە چۆڵی بکەن، بۆیە خۆتانو خێزانەکانتان دەمرن، دەبێت لەئێستاوە چۆڵی بکەن، لەبەر ئەوەی ئەو ڕۆژەی دەمەوێت بەچەکی کیمیاوی پەلاماریان بدەم ناتوانم پێتان بڵێم، هەموویان بەچەکی کیمیاوی دەکوژم! کێ قسە دەکات؟ کۆمەڵی نێودەوڵەتی؟ لەکۆمەڵی نێودەوڵەتی بەم و لەوانەشی گوێیان لێدەگرن ، تەنانەت گەر جەنگێ ئێران راوەستاو ئێرانی یەکان لەوخاکانەی داگیریان کردووە کشانەوە، من گفتوگۆی لەگەڵدا ناکەم (تاڵەبانی)و ڕاگویزانی گوندەکان راناگرم، ئەوە نیازی منە، دەمەوێت چاك ئاگادار بن، هەرچەند زوو ڕاگویزان تەواو بوو، لەهەرشوێنێك بن بەپێی پلانێکی سەربازیی تۆکمە هێرش دەکەینە سەریان، تەنانەت پیگە قایمەکانیشیان، لە پەلامارەکانماندا سێیەك یان نیوەی ئەوەی لەژێر کۆنترۆڵیاندایە دەخەینە ژێر دەسەڵاتی خۆمان، گەر ئێمە هەوڵبدەین دوو لەسەر سێبگرین، ئەوا لە رووبەرێکی بچووکدا گەرمارۆیان دەدەین و بەچەکی کیمیاوی هێرش دەکەینە سەریان، تەنیا رۆژێك بەچەکی کیمیاوی پەلاماریان نادەم بەڵکو بەردەوام دەبم بۆ 15 رۆژ، ئەوکاتە رایدەگەیەنم

هەرکەسێك ئامادەیە بەچەکەکەیەوە خۆی بدات بەدەستەوە، دەتوانێت خـۆی بداتـە بەدەستەوە، یەك ملیـۆن کـۆپی لـەم نووسـراوانە بـەکوردی، سـۆرانی و بـادینی و عەرەبی لەباکور بڵاودەکەمەوە، ناڵێم ئەمە لـە حکومـەتی عێراقەوەیـە، نامانـەوێت حکومەت بێتە ناو ئەو مەسەلـەیەوە، دەڵـێم ئەمـە لێرەوەیـە (نووسـینگەی بـاکور)، هەرکەسێك دەیەوێت بگەرێتەوە بەخێربێتەوە، ئەوانەشـی ناگەرێنـەوە، جـارێکی تـر بەچەکێکی کیمیاوی نوێو ویران کەر لێیان دەدەینەوە، ناوی کیمیاوی یەکە نـاڵێم لەبەرئەوەی زانیاریەکـی پـۆلێن کـراوە، بـەڵام دەڵـێم بەچـەکـی نـوێی وێرانکـەر کەلـەناوتان دەبات، بۆیە هەرەشەیان لێدەکەم و هانیان دەدەم خۆبەدەسـتەوە بـدەن، ئەوکاتە دەبینن هەموو ئۆتۆمبیلەکـانی خـوا ناتوانێـت هـەڵیـان بگرێـت، پێموایـەو چاوەروانم شکست بێنن، سـوێند دەخـۆم دڵنیـام کـە دەیـان بـەزێنین، بـە هـەڤاڵـە پسپۆرەکانم وتووە کەپێویستم بەگروپی پارتیزانە لەئەورووپاوە بۆ ئەوەی بیانکوژێـت، هەرکەسێکیان لێبینین (تێکدەران)، ئەوە دەکەم بەیارمەتی خوا، دەیانبەزێنم و دوایان دەکەوم بۆ ناو ئێران، دوایی داوا لە موجاهیدین دەکەم لەوێ پەلاماریان بدات.

3-کۆبوونەوەی لـەگەڵ ئەفسەرانی ناونـەبراو، 1ی ئـابی 1988 هـەرعـەرەبێـك ناسـنامەی نەتـەوەیی خـۆی بگۆرێـت بـۆ کـورد، ئـەوا بۆیـە وادەکـات خـۆی لـەخزمەتکردنی سوپا بدزێتەوە. ئەمە کێشەیەکی گەورەیـە، چـی بکـەیـن بـۆ ئـەو مەسەلـەیە؟ بۆیـە پارێزگـاری موسـڵ ئەوانـە بـەکورد نـاونووس دەکـات؟ داوامـان لێکردوون هەموو ئەوکوردانەی لەوێن دەریان بکەنو بیـانـنێرن بـۆ شـاخەکـان بـۆ ئەوەی وەکو بزن بژین، بیان گێن! بۆچی خۆتان بەمانەوە شپرزە کردووە؟ ئێمـە لـە موسڵ بێ هیچ قەرەبوو کردنەوەیەك رامانەگواستن، ماڵەکانیـانم تـەخت کـرد، پـێم وتن بەردەوام بن، برۆن، برۆن! بەڵام ئەوانەیان کـە پێشـتر جـەنگـاوەر بـوون، لـە سەرەتاوە پێیان دەڵێین دەبێت برۆن لە ئۆردوگاکاندا نیشتەجێ بن، دوای ئەوە پێیان

دەڵێن بچن بۆ ناوچەی ئۆتۆنۆمی، هیچ بێنەو بەرەیان لەگەڵدا ناکەین، من بەڵێننامەکەیان بۆ دەخوێنمەوە پێویستە ئیمزای بکەن، دوای ئەوە لە هەر شوێنێکیان بیانبینین (دەنگە کەروون نییە) سەریان پان دەکەینەوە، ئەم سەگانە، مێشکیان دەهارین، بەڵێننامەکەیان بۆ دەخوێنینەوە: بە پێی ئەم دانپیانانەی کە ئیمزام کردووە پێویستە لە ناوچەی ئۆتۆنۆمی نیشتەجێ ببم، بە پێچەوانەوە من ئامادەم هەموو جۆرە سزایەك قبوڵبکەم لەوانە سزای مردن، پاش ئەوە من بەڵێننامەکە دەخەمە گیرفانمەوەو بەمودیری ئەمن دەڵێم ڕێگایان پێبدات بۆ کوێ دەیانەوێت بڕۆن، دوای ماوەیەك، پرسیار دەکەم لە کوێن؟ ئەوان پێم دەڵێن، ئەمەیە، ڕەفیق حزبیەکان پێویستە ڕاپۆرتم بۆ بنووسن و بڵێن فلان و فلان کەس لەو شوێنەدا دەژین، دەستبەجێ دەڵێم دەریان پەڕێنن و وەکو خەیارلەتیان بکەن.

دەتانەوێت دانیشتوانی عەرەب بەو کەسە خوێنڕێژانە زیاد بکەن؟ دەبێت ناوچەکەتان تەعریب بکەین (موسڵ).. تەنیا عەرەبە ڕاستەقینەکان، نەك ئێزدی کەرۆژێك لەرۆژان وتوویانە کوردینو ڕۆژێکی تر وتوویانە عەرەبین، چاومان لە ئێزیدیەکان پۆشی کەبن بەجاش، بۆئەوەی نەهێڵین ژمارەی تێکدەران زیاد ببێت، بەدەرلەوە، ئێزیدی بۆچی باشن؟ بۆ هیچ.

4-کۆبوونەوەی نووسینگەی باکور بۆ پێداچوونەوە بەشالاوەکانی 1987و 1988، کاسێتەکە بەرواری لەسەر نییە، بەلام لەوەجبەیەکدایە کە بەرواری 21-22 کانوونی دووەمی 1989 لەسەرە.

ترسناکترین قۆناغی هەرەشەکان بۆ سەر عێراق لە نێوان ئابی 1987و نیسانی 1988 بوو، ڕەوشێکی ترسناك بوو، دەستمان بەزنجیرەیەك کاری سەربازی جدی لە 18ی شوبات بۆ 4 ی ئەیلولی 1988 کرد.

هەموو فەرماندەکانی فەیلەقی 1و فەیلەقی 5، فەریق نزار (ئەلخەزرەجی)و سولّتان هاشم لە فەیلەقی1 و تالّع ئەلدوری، شهید حەدیسی، محەمەدو نیعمە فارس‌و ئەیادی فەیلەقی 5،(مەبەست لە ئەیاد خەلیل زەکی– ع) ئەم پیاوانەی ناوم بردن لەباکورخزمەتیان کردووە لەوکاتەوەی ملازم بوون، یەکەم کەسیان کەبووە ئەندامی حزبی بەعس تالع ئەلدوری بوو، کاتێك بریارماندا گوندەکان بروخێنین و گوندنشینەکان کۆبکەینەوەو هێڵی دابەشکردن لە نێوان ئێمە و تێکدەراندا بکێشین (ئەوەی پێی دەگوترێ هێڵی سوور)، یەکەم کەس کەگومانی خۆی بۆ من دەربری لەبەردەم سەرۆکدا تالّیع ئەلدوری بوو، یەکەم کەس کە بەئاگای هێنامەوە تالّیع ئەلدوری بوو، لەوکاتەوە تائێستا کاریگەریی تالّیع شتێکی ئاشکرایە، ئەو گوندانەی وێران نەکرد کە لەوکاتەدا کەداوام لێکردبوو، ئەمە بەتەمەنترین ئەندامی حزبی بەعسە ئەی ئەوانی تر دەبێ چۆن بن؟ چۆن قایلمان بکردنایە کەمەسەلەی کورد چارەسەر بکەن و تێکدەران سەربرن.

بۆیە خۆبەدەستەوەدانی (تێکدەرانمان) لە کەنالەکانەوە نیشاندان، وا بکەم کەبەشێوەیەکی باش بمێننەوە؟ چیم لەوبزنانە بکردایە؟ پەیامێکم پێگەیشت لەلایەن ئەو پیاوە مەزنەوە، باوك (سەدام حسێن)، دەڵێت: ئاگاداری خێزانی تێکدەرەکان بەو ئەمەو ئەوە، فەرماندەیی گشتی پەیامەکەی بۆهێنام، پەیامەکەیم خستە سەر سەرم.

بەلاّم ئاگات لێیان بێت؟ نا، بەبلدۆزەر زیندەبەچالّیان دەکەم، دوایی داوای ناوی هەموو دەستگێرکراوەکانم لێدەکات بۆ ئەوەی بلاّویان بکاتەوە وتم: قایلن بەوەی لەتەلەفزیۆن بینیوتانەو لەرۆژنامە خوێندوتانەتەوە؟ بۆکوێیان بەرم ئەم هەموو

خەڵکە؟ دەستم کرد بە دابەشکردنیان لە نێوان پارێزگاکاندا. دەبوایە بلدۆزەر بنێرم بۆ نزیکو دوور.

5-کۆبوونەوەی پێشوازی لەحەسەن عەلی ئەلعامری کەپێش عەلی حسن مەجید سکرتێری گشتی نووسینگەی باکوور بوو، 15ی نیسانی 1989.

دەمەوێت بڵێم کەمن نەئێستاو نەلە داهاتوودا کەسێکی شیاو نیم بۆ ئەو رەوشە سەقامگێرەی باکور بۆ ئەم ئاشتیو سەقامگیرییە، هەڤاڵ عەلی حەسەن کەسێکی گونجاوە، من ئامادەم بگەڕێمەوەو هەرکارێك ئێوە بە پێویستی دەزانن بیکەم، بۆیە حەز دەکەم هەر بەئەندامی نووسینگەی باکوور بمێنمەوە، هیوادارم هەڤاڵانی باکوور داوا لە هەڤاڵ حەسەن عەلی نەکەن ئیجرائاتی ئیداری و هەندێ شت بکات کە ناتوانێت و دەرەقەتیان نایەت، چونکە قۆناغەکە تەواوبوو، لەمەودوا رێگا نادرێت بە ئەندامێکی سەرکردایەتی دەسەڵاتی بەسەر سوپادا هەبێت، لەبەر ئەوەی باردۆخی نائاسایی تەواو بوو، ئەم دەسەڵاتانە لە هەڤاڵ عەلی حەسەن نەسەنراوەتەوە لەبەر ئەوەی ئەو لەئاستی ئەرکو فەرمانەکەدا نییە، بەڵکو لەبەر ئەوەیە کە قۆناغەکە ئێستا تەواوبووە. لە یەکەم کۆبوونەوەم، لەگەڵ فەرماندەی فەیلەقەکانی سوپا، بەرێوەبەرانی ئەمن و پۆلیس، پارێزگارەکانو لێپرسراوانی حزبی بەعس لە نیسانی 1987، بریارماندا بۆلەناوبردنی تێکدەران تەواوی خەڵکی گوندەکان رابگوێزین، کارەکەمان بەدوو قۆناغ جێبەجێکرد، یەکەم قۆناغ لە 21ی نیسان دەستی پێکردو تا 21ی مایسی خایاند، دووەم قۆناغ لە 21ی مایسەوە تا 21ی حوزەیران، لە 22ی حوزەیران بەدواوە هەرکەسێك لەو ناوچانەدا بگیرایە دەبوو دەستبەجێ بەبێ هیچ رارایی‌ودوودڵییەك بکوژرایە، بە پێی ئەو بریارو راسپاردانەی تائێستاش کاریان پێدەکرێ. لەکۆبوونەوەیەکماندا لەگەڵ سەرۆکەکانی ئەرکانی سوپا یەکێك لەباشترین فەرماندەکانمان داوای لێکردم، مانگێك شالاوەکە دوابخەم وتم: نەخێر،

تەنانەت یەك رۆژیش دوای ناخەم و لەئێستاوە دروشمی ئێمە دەبێت رامالّینی چالاکی تێکدەربێت. ئەمە ئامانجی ئێمەیە، ئەمە ئامانجی ئەم قۆناغەیە، هەرکەسێك واهەست دەکات توانای جێبەجێکردنی ئەم کارەی نییە با ئێستا پێم بڵێت، یەکێك لە باشترین فەرماندەکان کە فەرماندەی فەیلەقی پێنجە، پێی باشنەبوو، منیش لەداخاکەرەستەوتوانای زیاترم لەفەیلەقی یەك خستەبەردەستی، ئەنجامەکەشی ئەوەبووکە تێکدەران کۆتاییان پێهێنراودوای ئەوەی 40٪ی توانای عێراقیان پەکخستبوو، کاتێ لێبوردنەگشتییەکەی ئەیلولی 1988 راگەریەنرا، هێندەی نەمابووعەقڵم تێکبچێت، بەلاّم وەك ئەندامێکی لێپرسراولەحزبدا وتم، با وابێت من دەموت لەوانەیە ئێمە خەڵکی باشمان لێهەڵبکەوێت لەناویاندا (لەناوکورددا)، چونکە ئەوانیش گەلی خۆمانن، بەلاّم هەرگێزکەسمان نەدۆزییەوە، خۆئەگەردەربارەی کاربەدەستە پایە بەرزەکانی کورد پرسیارم لێبکەن، کامیان باش‌ودڵسۆزن، من دەڵێم تەنیا هەردوو پارێزگارەکەی هەولێروسلێمانی، بێجگە لەم دووانە کەسیان نەباش‌ونەدڵسۆزن.

من گریانم دێت کاتێك شانۆگەرییەك یان فلیمێکی تراجیدی دەبینم، رۆژێکیان دەستم کرد بەگریان، کاتێك لە فلیمێکدا بینیم ئافرەتێك بزربووەو لەخێزانەکەی دابراوە، بەلاّم حەز دەکەم پێتان بڵێم کەوا ئەوەی کردم، کردم و دەبوو وام بکردایە، باوەرناکەم ئێوە بتوانن لەوەی کەمن کردم زیاتر بکەن، حەز دەکەم لەبارەی دوو خاڵەوە قسە بکەم: یەکەم، بەعەرەبکردن و دووەم ئەو شوێنانەی هاوبەشن لە نێوان ناوچە

عەرەبنشینەکانو ناوچەی ئۆتۆنۆمیدا، ئەوخاڵەی قسەی لەسەر دەکەین کەرکوکە، کاتێك من هاتم عەرەب و تورکمان 51٪ی سەرجەم دانیشتوانی کەرکوك زیاتر نەبوون، وێرای هەموو شتێك من 60 ملیۆن دینارم خەرج کردووە تا گەیشتووینەتە ئەم بارەی ئێستا، حاڵی حازر مەسەلەکە ڕوونە و بۆ زانیاریتان ئەو عەرەبانەی کە هێنراون بۆ کەرکوك ڕێژەکەیان بۆ 60٪ یش بەرزنەکردەوە. پاشان تەعلیماتمان دەرکردو نەمهێشت کورد لەکەرکوك، لەونزیکانەو گوندەکانی دەوروبەریداو لەدەرەوەی ناوچەی ئۆتۆنۆمی کاربکەن، کەرکوك تێکەڵەیەکی نەتەوەو ئاینو مەزهەبە، ئەوخەڵکانەی کە ئێمە لە 21ی مایسەوە بۆ 21ی حوزەیران رامانگواستوون، یەك کەسیان لە ناوچە قەدەغەکراوەکاندانەبوون، بەڵام لە ژێرکۆنترۆڵی تێکدەراندا بوون، جا ئیتر لایەنگرانی ئەوان بووبن یان دژیان.

GENOCIDE IN IRAQ
The Anfal Campaign Against the Kurds
Middle East Watch Report A
Human Rights Watch
Angeles • London New York • Washington • Los

2369 - 1

- A -

٨ / ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣ / ١ م — ٩
٢/١٢

يرجى الأشارة الى الرقم كاملاً

(سيظل الشهداء أكرم منا جميعا)

رئاسة الجمهورية
السكرتير
مديرية الاستخبارات العسكرية العامة
منظومة أستخبارات المنطقة الشرقية

سرى وشخصي الرقم / ش٣/ ق٣/ / قادسية صدام / ٤٠١

التاريخ / ١٢ / أذار / ١٩٨٩
/ شعبان / ١٤٠٩ هـ

الى / مديرية الاستخبارات العسكرية العامة (ش٣)

الموضوع / محضر أجتماع

بالساعة ١١٠٠ من يوم ١١ أذار ٨٩ عقد أجتماع في قيادة مكتب تنظيم الشمال حضره السادة المحافظين وأمناء سر الفروع وقادة الفيالق ومسؤولي الاجهزه الامنيه وفيما يلي أهم الامور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع :ـ

٠١ أشار الرفيق مسؤول المكتب في بداية حديثه الى ضرورة تدارس الوضع في الشمال بعد أنتهاء عمليات الانفال وطرد المخربين خارج الحدود وأعادة النظر ببعض القرارات التي أتخذت في حينه لظروف أستثنائيه .

٠٢ تم التركيز خلال الاجتماع على مسألة جوهريه وهي تحديد الاماكن المحذوره أمنيا " والاماكن الغير المحذوره وكذلك المناطق التي من الممكن زراعتها والتواجد فيها نهارا " والانسحاب منها ليلا " وكذلك المناطق الممكن زراعتها والتواجد فيها ليلا " ونهارا " وقدم قادة الفيالق شرحا " مفصلا " عن المناطق المشار اليها أعلاه وطلب منهم الرفيق مسؤول المكتب تثبيت ذلك رسميا " لكي يتم التعامل على أساسه بشأن الذين يتواجدون في المناطق المحرمه والمحذوره وأكد على ضرورة الرجوع الى توجيهات المكتب السابقه بصدد التعامل ميدانيا " مع كل من يتواجد في المناطق المحذوره .

(١ ـ ٣)

سرى وشخصي

سرى وشخصي

مع كل من يتواجد في المناطق المحذوره .

٠٣ تأشير المناطق التي يزال عنها المحذور الامني وعلى المنظمات الحزبيه أن تنشط في مجال توعية المواطنين وتبصيرهم بالمناطق المحذوره والمناطق غير المحذوره والاجزاءات التي ستترتب عليهم في حالة عدم الالتزام بما ورد أعلاه .

٠٤ تم القرار على أزالة كل ماموجود شرق سنكسر (قلعه دزه والمجمعات التابعه لها) وكل ماهو يسار بحيرة دوكان وشمال بيره مكرون ... على أن تباشر اللجان المختصه بتهيئة أماكن المجمعات المقترحه ويتم الترحيل في بداية شهر أيار من هذا العام مع ضرورة ملاحظة عدم الرغبه بسكن العشيره الواحده في مجمع واحد مما يخلق لنا بعض المتاعب مستقبلا " لان الذي يقود هو الحزب القائد فقط .

٠٥ يتم أختيار المجمعات في محافظة السليمانية وفي حالة عدم وجود الرقعه الجغرافيه الكافيه أختيار مواقع للمجمعات في محافظة أربيل وكذلك الاستفاده من المجمعات السابقه والتي تتوفر فيها كافة الامور الخدميه الاخرى .

٠٦ المناطق المحذوره بسبب وجود النفط فيها تقلص الى الحد الادنى وتؤجر الى أشخاص مؤتمنين بعد جمعهم وأعلان المزايده فيما بينهم ويحرم من ذلك الذين كانوا يعملون ضمن صفوف التخريب .

٠٧ سبق وأن صدر توجيه من مكتب تنظيم الشمال بعدم سماع شكاوى المواطنين الذين يسكنون القرى المحذوره أمنيا " ونظرا " لازالة تلك القرى وأسكان أهاليها في مجمعات مسيطر عليها من قبل الدولة وعليه فأنهم من حقهم تقديم الشكاوى ويلغى التوجيه السابق .

٠٨ لابد من مغادرة الصيغ الاستثنائيه وعدم الرجوع الى المكتب في كل شئ وعلى كل واحد منا أن يأخذ دوره بالكامل في مجال أختصاصه .

(٢ ـ ٣)

سرى وشخصي

سرى وشخصي

٠٩ على الاجهزه الامنيه كسب أكبر عدد ممكن من المؤتمنين في المجمعات السكنيه لكشف التنظيمات الداخليه ومن يعملون في الزوايا المظلمه .

٠١٠ أن متابعة التنظيمات الداخليه من قبل أستخبارات وأمن الفيالق والفرق يولد لنا بعض الاشكالات والمتاعب وعليه تحال هكذا أمور الى الاستخبارات أو الامن حسب الاختصاص وهم الذين يقومون بمتابعتها .

٠١١ عند حدوث عمل تخريبي في المناطق المحذوره أمنيا " فيكون ذلك من مسؤولية القطعات العسكرية أما داخل المجمعات والمدن فيكون ذلك من مسؤولية الاستخبارات والامن .

يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

العقيد الركن
مدير منظومة أستخبارات المنطقة الشرقيـة
١٢ أذار ٨٩

(٣ ـ ٣)

سرى وشخصي